

СКУПШТИНА ЦРНЕ ГОРЕ
Предсједнику Ивану Брајовићу

На основу члана 187 и 188 Пословника Скупштине Црне Горе, министру рада и социјалног старања постављам следеће

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

Министре Пуришићу,

Које мјере предузима Министарство рада и социјалног старања на повећању наталатита у Црној Гори?

Образложење ћу дати на самој сједници.
Одговор тражим и у писаној форми.



CRNA GORA
SKUPŠTINA CRNE GORE

| | | |
|----------------------|----------------|------|
| PRIMLJENO: | 15.7. 2019 | GOD. |
| KLASIFIKACIONI BROJ: | 00-61-2/19-129 | |
| VEZA: | | |
| EPA: | | |
| SKRAĆENICA: | PRILOG: | |

Посланица Демократског фронта
Марина Јочић

Подгорица,
15.07.2019. године



Crna Gora



CRNA GORA
SKUPŠTINA CRNE GORE

| | | | |
|----------------------|------------------|--------|------|
| PRIMLJENO: | 19. 7. | 20. 19 | GOD. |
| KLASIFIKACIONI BROJ: | 00-61-2/19-129/2 | | |
| VEZA: | | | |
| EPA: | | | |
| SKRAĆENICA: | PRILOG: | | |

Adresa: Rimski trg 46,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 482 184
fax: +382 20 234 227
www.mrs.gov.me

Br: 023-604/19-2

16. jul 2019. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE

Generalni sekretar

PODGORICA

Veza: Vaš akt 00-61-2/19-129 od 15.07.2019.godine

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

U vezi Vašeg akta 00-61-2/19-129 od 15.07.2019.godine, na osnovu člana 191 Poslovnika Crne Gore, na pitanje poslanice Demokratskog fronta Marine Jočić postavljeno ministru rada i socijalnog staranja Kemal Purišiću, koje glasi:

„Koje mjere preduzima Ministarstvo rada i socijalnog staranja na povećanju nataliteta u Crnoj Gori?

Obrazloženje ću dati na samoj sjednici.

Odgovor tražim i u pisanoj formi.“

Ministar rada i socijalnog staranja daje sledeći:

ODGOVOR

Shodno propisima, država podstiče natalitet i obezbeđuje uslove za slobodno i odgovorno roditeljstvo kroz gotovo sve javne politike, povećanjem ukupnog standarda, kao i drugim mjerama koje mogu uticati na prirodni priraštaj stanovništva, odnosno porast nataliteta.

Cilj ovih mjera je da se zaustave negativni trendovi smanjenja nataliteta, da se najprije održi postojeći nivo prirodnog priraštaja stanovništva i u dugom roku postigne najprije stopa srdnjeg, a onda moguće i visokog fertiliteta, koja bi obezbijedila zamjenu generacija. Tako bi se smanjile brojne negativne sociološke, ekonomske, socijalne i dr, posljedice po porodicu i društvo.

Obzirom da ne postoji jedinstven strateški dokument o demografskoj politici na nivou države, kao ključno, nameće se pitanje koordinacije sektorskih politika i kreiranje podsticajnih mjera rađanja, u skladu sa mogućnostima države.

U tom pravcu, razmišlja se o imenovanju nacionalnog koordinatora za demografsku politiku, koji bi sinhronizovao pronatalitetne politike na državnom nivou, oslanjajući se na dobra uporedna iskustva. Takođe, razmišlja se o promovisanju potrebe uvođenja dodatnih mjera, prije svega na lokalnom nivou, koje bi podstakle rađanje i unaprijedile propise u pravcu urednijeg plaćanja alimentacije, za podršku porodici.

Oblast socijalne i dječje zaštite fokusirana je na zaštitu porodice i pojedinca koji su u riziku, u skladu sa propisima. Putem ostvarivanja pojedinih prava iz socijalne i dječje zaštite porodicama sa maloljetnom djecom, koje nemaju dovoljno sredstava za egzistenciju, ili imaju neku drugu vrstu rizika (zdravstveno

stanje, zaštitu od nasilja i sl.) obezbjeđuju se minimalni uslovi za slobodno i odgovorno roditeljstvo, u skladu sa materijalnim mogućnostima države.

Ove porodice ostvaruje pravo na materijalno obezbjeđenje, dodatak za djecu, pomoć za vaspitanje i obrazovanje djece i mladih sa posebnim potrebama, troškove ishrane djece u predškolskim ustanovama, ljetovanje i zimovanje za djecu, jednokratne novčane pomoći, zdravstvenu zaštitu, pomoć roditelju, odnosno staratelju korisniku prava na ličnu invalidninu. Novim radnim zakonodavstvom, širi se paleta povoljnosti za ostvarivanje roditeljstva, u skladu sa evropskim standardima. Najveći dio novca iz državnog budžeta, namijenjenog za socijalnu i dječiju zaštitu, upravo je usmjeren porodicama koje imaju djecu, a slabijeg su imovnog stanja.

Osim toga, ovim porodicama se obezbjeđuje i subvencija mjesečnih računa za električnu energiju u skladu sa Programom Vlade Crne Gore.

Porodice korisnici materijalnog obezbjeđenja, na nivou lokalne uprave, mogu ostvariti pravo na rješavanje stambenog pitanja, jednokratnu novčanu pomoć i druga prava zavisno od materijalnih mogućnosti opština. U cilju pomoći roditeljima, koji imaju djecu sa smetnjama u razvoju u deset opština organizovana je usluga dnevnog boravka.

Pojedina prava iz dječje zaštite, koja imaju elemente pronatalitane politike ostvaruju se bez obzira na prihode i imovinu porodice, kao što su pravo na jednokratnu naknadu za novorođeno dijete i pravo na mjesečnu naknadu po osnovu rođenja djeteta do godinu dana života djeteta (za jednog od roditelja koji je na evidenciji Zavoda za zapošljavanje ili je student). To se odnosi i na pravo poslodavca da refundira sredstva po osnovu isplate naknade zarade zaposlenom za vrijeme porodijskog, odnosno roditeljskog odsustva i naknade zarade za rad sa polovinom punog radnog vremena.

Pojedine opštine realizuju dodatne stimulatívne mjere, uglavnom dodjelom naknada za rođenje prvo troje djece, koje pozitivno utiču na natalitet u tim sredinama.

I konačno, smatram da pronatalitetna politika ne treba da se primarno oslanja na prava u oblasti socijalne i dječje zaštite, već da se putem stimulatívni h mjera u oblasti rada, zapošljavanja, zdravstvene zaštite, poreske i drugih politika omogući roditeljima i budućim roditeljima da obezbijede materijalnu egzistenciju i da slobodno odlučuju o rađanju djece.

S poštovanjem,

